

t4_goboard9 (TMPRWeAJkfNmi- pLSKe2wQH7xWg6K32d5ts8)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_connsp_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r3_connsp_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \neg(X0 \in X1) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2)) \wedge (v1_xboole_0 X2)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (\neg(\neg r1_xboole_0 X0 X1) \wedge (\forall X2. \neg(X2 \in X0) \wedge (X2 \in X1))) \wedge (\neg(\exists X2. (X2 \in X0) \wedge (X2 \in X1)) \wedge (r1_xboole_0 X0 X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0))) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. ((\neg v1_xboole_0 X2) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (\neg(r1_tarski X1 X2) \wedge ((v2_connsp_1 X1 X0) \wedge (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\neg(r3_connsp_1 X0 X2 X3) \wedge (r1_tarski X1 X3))))))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\neg(r3_connsp_1 X0 X3 X1) \wedge ((r3_connsp_1 X0 X3 X2) \wedge ((X1 \neq X2) \wedge (\neg r1_xboole_0 X1 X2))))))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1_tarSKI X0 X1)\Leftrightarrow(\forall X2.(X2 \in X0)\Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0 = X1)\Leftrightarrow((r1_tarSKI X0 X1)\wedge(r1_tarSKI X1 X0)) \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_pre_topc X0)\wedge(l1_pre_topc \\ & X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))\Rightarrow(\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))\Rightarrow(\forall X4.(m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))\Rightarrow(((v2_connsp_1 X2 X0)\wedge((r3_connsp_1 X0 X4 X3)\wedge((r1_tarSKI \\ & X1 X3)\wedge(r1_tarSKI X2 X4))))\Rightarrow((r1_xboole_0 X1 X2)\vee(r1_tarSKI X2 \\ & X3))))))))) \end{aligned}$$